

TEKST PREDLOGA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA

Član 1

U Krivičnom zakoniku („Službeni list RCG“, br. 70/03 i 47/06 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 25/10 i 32/11) poslije člana 42 dodaje se novi član, koji glasi:

**„Posebna okolnost za odmjerenje kazne za krivično djelo učinjeno iz
mržnje
Član 42a**

Ako je krivično djelo učinjeno iz mržnje zbog pripadnosti rasi, vjeroispovjesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica, tu okolnost sud će cijeliti kao otežavajuću, osim ako to nije propisano kao obilježje osnovnog ili težeg oblika krivičnog djela.“

Član 2

U članu 67 poslije tačke 9 dodaju se četiri nove tačke, koje glase:

- „10) zabrana približavanja,
- 11) udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje,
- 12) zabrana pristupa internetu i
- 13) zaštitni nadzor nakon izvršenja kazne zatvora.“

Član 3

U članu 68 poslije stava 5 dodaje se novi stav, koji glasi:

“(6) Zabrana približavanja, udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje, zabrana pristupa internetu i zaštitni nadzor nakon izvršenja kazne zatvora mogu se izreći ako je učiniocu izrečena kazna zatvora ili novčana kazna. Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

Član 4

Poslije člana 77 dodaju se četiri nova člana, koja glase:

“Zabrana približavanja

Član 77a

(1) Učiniocu krivičnog djela protiv polne slobode, krivičnog djela protiv braka i porodice (nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i rodoskvljenje) ili krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, sud će izreći zabranu približavanja žrtvi ili drugom licu ili grupi lica ili određenom mjestu kad postoji opasnost da bi učinilac prema tim licima ili na tom mjestu mogao ponovo izvršiti neko od navedenih krivičnih djela.

(2) Sud određuje trajanje mjere iz stava 1 ovog člana, koje ne može biti kraće od jedne niti duže od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

(3) Po proteku jedne godine od početka izvršenja mjere iz stave 1 ovoga člana, sud može na predlog osuđenog lica obustaviti njeno izvršenje ako utvrdi da više ne postoji opasnost iz stava 1 ovog člana.

(4) Sud će o pravosnažno izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana obavijestiti posebnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koja vrši nadzor nad sprovođenjem uslovnog otpusta (u daljem tekstu: Odsjek za uslovnu slobodu).

Udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje

Član 77b

(1) Učiniocu krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici sud će izreći udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje ako postoji opasnost da bi učinilac mogao ponovo izvršiti to krivično djelo.

(2) Sud određuje trajanje mjere iz stava 1 ovog člana, koje ne može biti kraće od tri mjeseca niti duže od tri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

(3) Lice kome je izrečena mjera iz stava 1 ovog člana dužno je u prisustvu policijskog službenika odmah po pravosnažnosti presude napustiti stan ili neki drugi stambeni prostor koji čini zajedničko domaćinstvo.

(4) Po proteku jedne godine od početka izvršenja mjere iz stave 1 ovoga člana, sud može na predlog osuđenog lica obustaviti njeno izvršenje ako utvrdi da više ne postoji opasnost iz stava 1 ovog člana.

(5) Sud će o pravosnažno izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana obavijestiti posebnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koja vrši nadzor nad sprovođenjem uslovnog otpusta (u daljem tekstu: Odsjek za uslovnu slobodu).

Zabrana pristupa internetu

Član 77c

(1) Učiniocu krivičnog djela izvršenog putem interneta sud će izreći zabranu pristupa internetu ako postoji opasnost da bi učinilac mogao ponovo izvršiti to krivično djelo.

(2) Sud određuje trajanje mjere iz stava 1 ovog člana, koje ne može biti kraće od šest mjeseci niti duže od dvije godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

(5) Sud će o pravosnažno izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove informacionih društava i telekomunikacija.

Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora

Član 77d

(1) Ako je učiniocu krivičnog djela izrečena kazna zatvora u trajanju od pet ili više godina za umišljajno krivično djelo ili u trajanju od dvije ili više godina za umišljajno krivično djelo s obilježjem nasilja ili za drugo krivično djelo iz Glave XVIII ovog zakonika i ako je kazna u potpunosti izdržana, nad njim će se odmah po izlasku iz zatvora započeti izvršavanje zaštitnog nadzora u skladu sa odredbana ovog zakonika o zaštitinom nadzoru.

(2) Sud određuje trajanje mjere iz stave 1 ovog člana koje ne može biti kraće od jedne godine i računa se od dana izdržavanja kazne zatvora.

(3) Sud će o pravosnažnosti izrečenoj mjeri iz stave 1 ovog člana obavijestiti posebnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koja vrši nadzor nad sprovođenjem uslovnog otpusta (u daljem tekstu: Odsjek za uslovnu slobodu).“

Član 5

U članu 135 poslije riječi: „člana 258“ dodaju se riječi: „i člana 268“.

Član 6

U članu 137 stav 2 riječi: „pet godina“ zamjenjuje se riječima: „četiri godine“.

Član 7

U članu 138 stav 4 poslije riječi: „djela iz čl.“ dodaje se broj „268“ i stavlja se zarez.

Član 8

U članu 142 poslije stava 10 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(11) Žrtva krivičnog djela je lice kome je protivpravnom radnjom prouzrokovan fizički ili duševni bol, emocionalna patnja, imovinska šteta ili teška povreda ljudskih prava i sloboda.“

Dosadašnji st. 11 do 30 postaju st. 12 do 31.

Član 9

U članu 159 stav 1 poslije riječi „porijekla“ stavlja se zarez i dodaju riječi: „seksualne orijentacije“.

Član 10

U nazivu člana 176 poslije riječi „prikupljanje“ dodaju se riječi: „i korišćenje“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(3) Ko neovlašćeno preuzme identitet drugog lica i pod imenom tog lica koristi neko njegovo pravo ili stekne za sebe ili drugoga korist, ili korišćenjem njegovog identiteta zadre u lični život tog lica ili naruši njegovo lično dostojanstvo, ili mu nanese kakvu štetu,

kazniće se zatvorom do jedne godine.“

U stavu 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 3“.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 11

U članu 186 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se ko zahtijeva ili primi poklon ili drugu korist ili prihvati obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugoga da glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica“.

Član 12

U članu 210 poslije stava 2 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se i lice koje koristi seksualne usluge maloljetnog lica.“

Član 13

Poslije člana 211a dodaje se novi član, koji glasi:

„Mamljenje djeteta u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode

Član 211b

Punoljetno lice koje u namjeri izvršenja krivičnog djela iz čl. 204 st. 4, 205 st. 3, 206, 207 st. 3, 208 st. 1, 209, 210 st. 211 st. 1 i 4 koristeći sredstva informaciono-komunikacionih tehnologija ili na drugi način predloži susret sa djetetom i preduzme radnje da do tog susreta dođe,
kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.“

Član 14

Član 212 briše se.

Član 15

U članu 220 stav 1 riječ „članova“ zamjenjuje se riječju „člana“.

Član 16

U članu 224 poslije stava 1 dodaju se novi stav, koji glasi:

„(2) Ko otkaže ugovor o radu zaposlenom koji je zbog opravdane sumnje da je učinjeno krivično djelo sa obilježjima korupcije podnio prijavu ili se obratio nadležnim licima ili državnim organima,
kazniće se kaznom zatvora do tri godine.“

Član 17

Poslije člana 225 dodaje se novi član, koji glasi:

„Protivzakonito zapošljavanje

Član 225a

Ko zaposli lice koje nezakonito boravi na teritoriji Crne Gore a koje nije državljanin države članice Evropske unije, niti uživa pravo slobode kretanja u Evropskoj uniji:

- 1) pod uslovima rada koji su iskorišćavajući,

- 2) znajući da je žrtva trgovine ljudima,
 - 3) mlađe od osamnaest godina,
 - 4) na duže vrijeme ili ponovno zapošljava takva lica ili ih istovremeno zaposli u većem broju,
- kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.“

Član 18

U članu 227 stav 2 mijenja se i glasi:

“(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se ko otkáže ugovor o radu jednom ili više zaposlenim zbog njihovog učešća u štrajku koji je organizovan i sproveden u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili prema njima primijeni druge mjere kojima se povređuju njihova prava iz rada.”

Član 19

Poslije člana 244 dodaje se novi član, koji glasi:

„Dogovaranje ishoda takmičenja

Član 244a

(1) Ko dogovori ishod sportskog ili drugog takmičenja u namjeri da sebi ili drugom pribavi korist, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je izvršenjem djela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist čija vrijednost prelazi iznos od deset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je izvršenjem djela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist čija vrijednost prelazi iznos od četrdeset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(4) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.”

Član 20

U članu 246 stav 3 riječi: „imovine građana“ zamjenjuju se riječima: „privatne imovine“.

Član 21

U članu 265 stav 4 riječi: „st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

Član 22

U članu 272 stav 1 riječ: „prekoračenja“ zamjenjuje se riječju: „prekoračenjem“ i riječi: „prouzrokuje imovinsku štetu“ zamjenjuju se riječima: „drugom nanese imovinsku štetu“.

Član 23

U članu 276a stav 1 riječi: „šest mjeseci do pet godina“ zamjenjuju se riječima: „jedne do osam godina“.

U stavu 2 istog člana riječ: „dvije“ zamjenjuje se riječju: „tri“ godine.

Član 24

U članu 276b stav 1 riječi: „tri mjeseca do tri godine“ zamjenjuju se riječima: „šest mjeseci do pet godina“.

Član 25

U članu 280 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Kaznom iz stava 1 kazniće se i nepozvano lice koje koristi podatke koje su predmet djela iz stava 1 ovog člana.

U stavu 2 i 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.

Dosadašnji st. 2,3 i 4 postaju st. 3,4 i 5.“

Član 26

U članu 281 stav 1 poslije riječi „ostvari“ dodaje se riječ „protivpravnu“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Kaznom iz stava 1 kazniće se i nepozvano lice koje koristi podatke koje su predmet djela iz stava 1 ovog člana.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 27

U članu 295 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„ (4) Ko uzme ili presadi ljudski organ, tkivo, ćeliju, zametak ili fetus ako je znao ili je morao i mogao znati da je za njega davalac dobio novčanu naknadu ili drugu korist,

kazniće se zatvorom do tri godine.“

Član 28

Poslije člana 295 dodaju se dva nova člana, koja glase:

„Trgovina djelovima ljudskog tijela

295a

(1) Ko uporebom sile ili prijetnje, obmanom, prevarom, otmicom, zloupotrebom položaja ili odnosa zavisnosti nabavi, posjeduje, prevozi, prenosi, čuva ili primi ljudski organ, tkivo, ćeliju, zametak, fetus ili tijelo umrlog lica radi uzimanja dijelova tijela,

kazniće se zatvora od jedne do osam godina.

(2) Ko protivpravno nabavi ljudski organ, tkivo, ćeliju, zametak, fetus ili tijelo umrlog lica,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kaznit će se ko u namjeri pribavljanja imovinske koristi navede drugog ili mu pomogne u davanju sopstvenog organa, tkiva, ćelije, zametka ili fetusa za novčanu naknadu ili drugu korist.

Oglašavanje trgovine djelovima ljudskog tijela

295b

Ko oglašava kupovinu ili prodaju ljudskog organa, tkiva, ćelije, zametka, fetusa ili tijela umrlog lica,
kazniće se zatvorom do tri godine.“

Član 29

U članu 384 stav 3 poslije riječi „prijetnjom“ briše se zarez.

Član 30

U članu 390 stav 1 poslije riječi: „organom“ stavlja se zarez i dodaju riječi: „ili njegovom članu porodice ili porodične zajednice“.

Član 31

Poslije člana 395 dodaje se novi član, koji glasi:

„Kršenje zabrane određene izrečenom mjerom bezbjednosti

Član 395a

Ko prekrši zabranu određenu izrečenom mjerom bezbjednosti izrečenom pravosnažnom sudskom odlukom iz čl. 73, 76, 77a, 77b i 77c ili se ne pridržava izrečene mjere bezbjednosti,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.“

Član 32

Poslije člana 396 dodaje se novi član, koji glasi:

„Nedozvoljeni uticaj na nosioca pravosudne funkcije i druge vršioce dužnosti u pravosuđu

Član 396a

Ko sudiju, državnog tužioca, notara ili drugog službenika u sudu, državnom tužilaštvu ili kod notara silom ili prijetnjom spriječi da izvrši neku radnju ili donese neku odluku u okviru njegovih ovlašćenja ili prisilil na preduzimanje neke radnje ili donošenje neke odluke u okviru ili izvan njegovih ovlašćenja,
kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.“

Član 33

Poslije člana 399 dodaje se novi član, koji glasi:

„Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Član 399a

(1) Ko fizički napadne ili se fizički obračunava sa učesnicima sportske priredbe ili javnog skupa, izazove ili vrši nasilje ili oštećuje imovinu čija vrijednost prelazi iznos od deset hiljada eura prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe ili javnog skupa, unese u sportski objekat ili baca na sportski teren, među gledaoce ili učesnike javnog skupa predmete, pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne, zapaljive ili škodljive supstance koje mogu da izazovu

tjelesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika sportske priredbe ili javnog skupa, neovlašćeno uđe na sportski teren ili dio gledališta namijenjen protivničkim navijačima i izazove nasilje, oštećuje sportski objekat, njegovu opremu, uređaje i instalacije, svojim ponašanjem ili parolama na sportskoj priredbi ili javnom skupu izaziva nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju ili netrpeljivost zasnovanu na nekom diskriminatornom osnovu uslijed čega dođe do nasilja ili fizičkog obračuna sa učesnicima,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Kolovođa grupe koja izvrši djelo iz stava 1 ovog člana, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

(4) Ako je izvršenjem djela iz stava 1 ovog člana došlo do nereda u kome je nekom licu nanijeta teška tjelesna povreda ili je oštećena imovina čija vrijednost prelazi iznos od četrdeset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(5) Službeno ili odgovorno lice koje pri organizovanju sportske priredbe ili javnog skupa ne preduzme mere obezbeđenja kako bi se onemogućio ili spriječio nered, pa uslijed toga budu ugroženi život ili tijelo većeg broja ljudi ili imovina čija vrijednost prelazi iznos od dvadeset hiljada eura,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Član 34

U članu 416 stav 1 riječ „protivpravnim“ briše se.

Član 35

U članu 420 stav 1 riječ: „pokretne“ briše se.

Član 36

U članu 421 stav 1 riječ: „pokretnim“ briše se.

Član 37

Član 424 mijenja se i glasi:

„(1) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist za njega ili drugog, da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti, ili ko posreduje pri ovakvom davanju mita službenom licu,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist za njega ili drugog, da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti, ili ko posreduje pri ovakvom davanju mita službenom licu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Učinilac djela iz st. 1 i 2 ovog člana koji je prijavio djelo prije nego što je saznao da je ono otkriveno može se osloboditi od kazne.

(4) Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana primjenjuju se i kad je poklon ili druga korist data, ponuđena ili obećana odgovornom ili drugom licu u ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem.“

Član 38

U članu 428 stav 1 riječ „sedamnaest“ zamjenjuje se riječju „osamnaest“.

Član 39

U članu 444 stav 1 poslije riječi: „sluge“ stavlja se zarez i dodaju riječi: „ropstvo ili ropstvu sličan odnos“, a poslije riječi: „svrhe,“ dodaju se riječi: „sklapanja nedozvoljenog braka“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema maloljetnom licu ili je krivično djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno od strane službenog lica u obavljanju službene dužnosti ili je namjerno ili grubom nepažnjom doveden u opasnost život jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje tri godine.“

Poslije stava 9 dodaje se novi stav, koji glasi:

“(10) Pristanak lica na čiju štetu je izvršeno krivično djelo iz st. 1 do 3 ovog člana bez uticaja je na izvršenje tog krivičnog djela.“

Član 40

U nazivu člana 445 riječ: „djecom“ zamjenjuje se riječima: „maloljetnim licima“.

U stavu 1 riječi: „lice koje nije navršilo četrnaest godina“ zamjenjuju se riječima: „maloljetno lice“.

Član 41

Član 449 mijenja se i glasi:

„(1) Ko na bilo koji način obezbjeđuje ili prikuplja sredstva čija je namjena da se u cjelosti ili djelimično koriste za finansiranje vršenja krivičnih djela iz čl. 447, 447a, 447b, 447c, 447d i 448 ovog zakonika, ili za finansiranje organizacija koje za cilj imaju vršenje tih djela, ili pripadnika tih organizacija ili pojedinca koji za cilj ima vršenje tih djela,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Sredstva iz stava 1 ovog člana označavaju sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na način sticanja, i pravne dokumente ili instrumente u bilo kom obliku, uključujući elektronske ili digitalne, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na takva sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na bankarske kredite, putne čekove, novčane naloge, hartije od vrijednosti i akreditive.“

(3) Sredstva iz stava 1 ovog člana oduzeće se.“

Član 42

U članu 449a stav 1 riječi: „čl. 447, 448 i 449“ zamjenjuju se riječima: „čl. 447 do 449“.